




AM




PM



Grad de perih 2 - Moderat

AM:



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDiuendres 23 04 2021




Coches fèbles
 persistentes



PM:



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDiuendres 23 04 2021



Coches fèbles
 persistentes



Nhèu umida



Nhèu umida



Coches febles persistentes especiaument enes pales ombrères extrèmes. Lauegi fòrça umits ath long deth dia.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden de manèra fòrça isolada desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana.

A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions de lauegi mès a lèu favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida. Principaument enes pales soleienques escarpades per dejós des 2800 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

De cap ara superfícia, era nhèu presente ua estratificacion desfavorabla. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.




Tendéncia

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits. Tanben en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda ombrères.

Grad de perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: perill de lauegi constant →


enDiuendres 23 04 2021




Nhèu umida



Nhèu ventada



PM:




Tendència: perill de lauegi constant →

enDiuendres 23 04 2021



Nhèu umida



Nhèu ventada



Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida aumens de mida petita. Nhèu ventada mens recenta sustot apròp des crestes.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès an d'èster avalorades damb suenh. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perill de lauegi. Enes pales soleienques fòrça arribentes, a compdar dera maitiada son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

De cap ara superfícia, era nhèu ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Es condicions de temps causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr aument deth perill de lauegi umits e fòrça umits.